

**PHUROFESA VHO MS MAKHANYA, THOHO YA YUNIVESITHI NA
TSHANDA TSHA MUTSHANTSELARA
YUNIVESITHI YA AFRIKA TSHIPEMBE
LEKITSHA YA TSHIHUMBUDZO TSHA VHO STEVE BIKO YA NWAHA
NGA NWAHA YA VHU 20 YA KHA LUBUVHISIA
TSHO FARWAHO HO TANGANELANA UNISA NA THE STEVE BIKO
FOUNDATION
LEKITSHA YO NETSHEDZWA NGA VHO VHAFUNZI VHO AL
SHARPTON (USA)
12 KHUBVUMEDZI 2020**

Ndo livhuwa Mutshimbidzamushumo.

Ndi pfa ndo qala dakalo uri ri khou fara muqangano wa kha lubuvhisia qnamusi u elelwa vhutshilo ha murangaphanda wa kale wa mbofholowo, Vho Bantu Stephen Biko, vhe vha lovha nga duvha leneli nga 1977 tshiokisini tsha dzhele ya tshiatalula nga murahu ha u tambudzwa lwa tshiuhu. Sa zwe nda sumbedzisa kha tshiambi tshashu muqanganoni washu mulovha, ro vha ro tama u fara muqangano wavho kha shango ja havho ja Afrika Tshipembe, fhedzi nga mulandu wa dwadze ja COVID-19 na nyiledzo dzaqo, ri khou shumisa ndila ya kha lubuvhisia u fara lekitsha iyi.

Ri pfa ro hulisea sa Yunivesithi ya Afrika Tshipembe, khathihi na vha Steve Biko Foundation, u fara vhuqambo ha vhu 20 ha Nwaha nga

ńwaha ha Łekitsha ya Tshihumbudzo tsha Vho Steve Biko. Nga zwenezwo ri khou livhuwa vha muća wa Vho Biko na Tshiimiswa kha u huliswa uhu khathihi na tshumisano ye ra i vhona i bvela phanđa

Ro dzhieila n̄tha zwe Vho Steve Biko vho vha vha tshi ima khazwo a na nndwa yavho i vhavhaho ya u lwa na tshiṭalula, zwo tou tea zwavhuđivhuđi ḥamusi u ramba murangaphanda a ḥivheaho a rangaho phanđa dzangano ḥa Black lives Matter nga tshifhinga tshine zwa zwino ḥo no phađalala na ḥifhasi nga murahu ha u vhulahwa lwa tshiṭuhu ha Vho George Floyd. Zwi do vha zwa vha tshihumbudzo tshihulwane vhukuma tsha u farana ho khwaṭhaho vhukati ha madzangano a mbofholowo na Pan-Africanism zwine zwoṭhe zwi na ḥuṭhuwedzo u bva kha masia a vhuvhili hao a ḥanzhe ḥa Atlantic.

Kha bugu ya ḥuṭhuwedzo ya, ***Souls of Black Folk in 1903***, Vho WEB Dubois, vho sumbedza uri “Thaidzo ya ńwahađanambili ndi thaidzo ya khethano nga muvhala – vhuṭumani ha murafho wa muvhala wo godombelaho na uyo u songo godombelaho kha vhatu vha Asia na Afrika, kha ḥa Amerika na kha zwiṭangadzime zwa Iwanzhe”. Ro vha ri sa zwi ḥivhi uri thaidzo iyi i ḥo vha vho thaidzo na kha ḥana ḥa mińwaha 21, sa zwo sumbedzwaho nga u ḥa ha khethano nga muvhala na u engedzea ha mabulayo a tshiṭuhu nga avho vhane vha vha kha mmbi dza tsireledzo kha vharema; ndi ngazwo “Black Lives Matter” ḥo vha fulo ḥa tshililo tshi tikedzaho zwa vhulamukanyi.

A thi timatimi muhumbuloni wanga uri vha ḋo tendelana na ḥekitsha iyi, ine ya vha tsha tshihumbudzo tsha vhu 43 tsha lufu lwa Vho Steve Biko zwandani zwa muvhuso wa tshiṭalula, i nga si itwe hu songo lavheleswa kha zwiwo zwi swikaho zwiraru zwe zwa ‘kwama’ ‘lifhasi ḥa vharema’ kha vhege dzi si gathi dzo fhiraho.

Kha ḥa Amerika lifhasi ḥo vhona, nga vhuḍalo; munna wa murema Vho George Floyd, vha tshi khou humbelela vhatshilo na u fema mufemo wavho wa u fhedzisela musi vha tshi khou tshipiwa mukulo nga muofisiri wa mapholisa wa mutshena. U bva afho ho vha na zwiñwe zwiwo zwinzhi zwi no nga zwenezwi, u fhira zwe zwa zwi zwone murahu. Namusi kha ḥa Afrika Tshipembe, shango ḥo mangadzwa nga tshiñwe tshiwo tsha khethano nga muvhala kha lifhasi ḥa khungedzelo ḥa zwishumiswa zwa mavhudzi kha mavhengele a Clicks ḥe ḥa nyadzisa na u sema mavhudzi a vharema nga u dzhia mavhudzi a vhatshena sa one avhudi. Dzangalelo ḥashu sa vhorapfunzo ḥi tea u vha kha u pfesesa kuhumbulele nga ha lunako, kana u tsikeledzwa kha zwenezwo ha vhurema. Na uri u vha murema zwi lwa hani na lunyadzo khathihi na u bvela phanda kha u bviswa vhu muthu. Ri pfesesa hani nga vhudzivha ha zwine khungedzelo ya amba zwi tshi vhambedzwa na zwe Vho Franz Fanon vho zwi ḥwala?

Hu na vhupo vhu sa vhonali, vhupo ha gomelelo ho omaho nga ndila i tatisaho, govha ḥi si na tshithu na tshithihi ḥine ḥa nga

vhanga ndado khulu. Kha nyimele nnzhi, vharema a vha na tshomedzo dza u kona u bva afha zwine zwa nga vha zwi vhavhaho vhukuma.¹

Khungedzelo yo sumbedza zwine zwa dzhiiwa sa mavhudzi o omaho sa tshithu tsha vhane vha si vhe vhathu, zwi ḥukufhadzaho vharema sa vha si tshithu.

Ri do vha ra humiselwa murahu nga u vhulawa ha Nathaniela Julies, mutukana wa miñwaha ya 16 ane a vha na Down Syndrom, a dzulaho kha ḥokhesi yo ḥoṭefhadzwaho nga vhushai ya Edorado Park. Zwi ḫo sumbedza u sa londa kha sia ḥanga u amba nga ha mulandu uyu, u khou shumanika nawo nga IPID.² Zwi a fusha u vhona uri lufu lwa Julies' lu khou ita uri hu lavheleswe kha ndeme ya vhutshilo ha vharema, tshirunzi tsha vharema.

Zwone zwi tshi ri ḥumanya na shango ḥine ḥa vha haya ha Vhafunzi Vho Sharpton, ndi tshiwo tsha zwenezwino tshi elanaho na Vho Daniel Prude, munna wa murema we a tambudzwa nga tshipfundamuya u swika a tshi lovha nga Mapholisa vha Rochester (kha ḥa United States) vhege mbili dzo fhiraho.³ U fana na Vho George Floyd na vhañwe

¹ Fanon, Frantz (1986 [1952]) *Black Skin, White Masks*. London, Pluto Press. Pg. 10

² Independent Police Investigation Directorate

³ Daniel Prude, suffering from a mental health episode, was killed on 23 March 2020 by Rochester Police when they put a 'spit hood' over his head, leading to his suffocation. The video showing how he died emerged recently and led to #BlackLivesMatter protests in the town. See Nir, Sarah M et al (2020) Rochester police suspend officers over man's death, *New Your Times*, September 04 2020

vharema vhanzhi vhe vha lovha zwandani zwa mapholisa, Vho Prude vho lovha nga u kundelwa u “fema”.

Zwi ri humiselaho murahu nga u angaredza arali ro lavhelesa kha zwine ra khou ḥangana nazwo ḥamusi, ndi zwa uri vharema vha khou tambula, u pfa tshipfundamuya, u vhidzelela na u lila vha tshi ri: “A ri koni u fema!”

Vho Steve Biko vho sumbedzwa kha mveledziso idzi vha ri ḥetshedza zwishumiswa zwa u saukanya zwine, sa yunivesithi na Tshiimiswa vhuvhili hashu khathihi na zwiñwe zwiimiswa zwinzhi na madzangano, ra zwi shumisa u khwinisa nga maanda kha nyimele dza vharema. Zwenezwo kha vhuṭambo ha tshihumbudzo tsha lufu lwavho ndi khou tama u ombedzela nga manweledzo a si gathi a vhuṭali a vho Biko.

U ḥola nga vhuronwane mañwalo na kuhumbulele kwa Vho Biko zwi ri humbudza uri u fhelisa ha tshiofisi ha sisit̄eme ya khethano nga muvhala kha bammbiri a zwi tou livhis a kha u fhelisa khethano nga muvhala hune ha vha tshipida tsha zwiimiswa hune ho dzula muhumbuloni na u shumiswa kha zwiimiswa nga murahu ha musi hu tshivha na tshanduko dza mulayo.

Ndi ngazwo ḥwana wa Muafrika a tshi vhenga vhufa hawe nga tshifhinga tsha musi a tshikoloni. Tshifanyiso tshe a sumbedzwa

a si tshavhudzi tshi ita uri a dibaðekanye na tshitshavha tsha vhatshena fhedzi.⁴

Kufarelwe kwe vharema vha ku wana zwandani zwa sisiteme, hu nga vha kha khungedzelo ya Clicks kana u fa nga tshipfundamuya tshiñarañani tsha Rochester, zwi sumbedza khethano nga muvhala⁵ uri vharema vha bvele phanda na u tambula u mona na liphasi. Zwa ndeme ndi zwa uri, Vho Biko vho pfectesa uri khethano nga muvhala a i ho thungo. Nahone a vho ngo tou khakha kana u sa zwi ñivhi nga khole, musi vha tshi ñwala uri:

Khethano nga muvhala ine ra ñangana nayo a i vhi hone fhedzi muthu nga muthu, i dovha ya vha hone u ita uri zwi vhonale u nga ndi kwone kutshilele kwa vhathe vha Afrika Tshipembe. Naho zwazwino ho vha na ndingedzo dzi songo khwañthaho dza u sumbedza zwithu zwa khethano nga muvhala two sumbedzwaho zwi khagala kha sisiteme , ngoho i kha ñi vha ya uri sisiteme i wana ñhuthuwedzo yayo nga u vha hone ha vhuvha hu Iwaho na vharema tshitshavhani.⁶

Vhuvha uvhu hu Iwaho na vharema vhu kha ñi vha hone kha tshitshavha tsha hashu, zwino vhu khou ñivhonadza na nga nnnda ha

⁴ Biko, Steve (1978) *I Write What I Like*. London: Bowerdean Press. Pg. 29

⁵ Carmichael, Stokely & Hamilton, Charles V (1997) *Black Power: The Politics of Liberation*. New York: Vintage.

⁶ Biko, Steve (1978) *I Write What I Like*. London: Bowerdean Press. Pg. 88

zwine maanda muvhuso a kona u zwi langa, zwine zwa tea u lwiwa nazwo. Vho Biko vho ita khuwelelo kha vharema ya u difuna na u dithonifha nga ndila ye Mudzimu a vha sika ngayo. Vho vha vha tshi do ri tuwedza, u fana na nga ndila ine ra khou shuma ngayo namusi, u pvesesa vhułumani ha nyimele dza vharema. Zwenezwo zwo vha zwi ri fhulułaho miłodzi u vhona hu na vhuthihi kha tshumelo ya mbulungo ya Julies, u pwashekanya mbondo dze muvhuso wa tshiłalula wa vha u tshi khou ḥoda u dzi fhała vhukati ha vharema vha ja Afrika Tshipembe – uri vhothe ndi vharema nahone vha khou ḥangana na khaedu dzi fanaho.

Zwi fanaho, mbondo dzine dza nga vha hone vhukati ha vharema kha dzhango na avho vhane vha vha vhafhalali dzi tea u pwashekanya. Naho zwi tshi ri khuthadza vhukuma u vhona siłogeni tsha “Black Lives Matter!” tshi tshi khou fhefheđa fano, kha ja United States na u mona na ḥifhasi. Iyi ndi yone ndila ya khwinesa ya u elelwa vhufa ha Vho Bantu Stephen Biko – nga u khwałthisa uri “Black Lives Matter!”

Zwino, ndi ngani ri tshi khou bvela phanda na vhułambo vhu fanaho na uvhu – ha ḥekitsha ya Vho Steve Biko?

Ri na mushumo sa yunivesithi, tshiimiswa tsha ndivho, nga kha ḥođisiso yashu, u wanulusa na u sumbedza zwine Vho Biko ya amba zwone, zwine Vho Fanon vha amba zwone, Vho WEB Dubois na

vhañwe vhanzhi, nga ha nyimele dza u vha murema hu si kha ja Afrika
Tshipembe fhedzi, u mona na liphasi.

Ndi na fulufhelo ja uri vhorapfunzo vhashu vha ño bvela phanda nga u
ñidina uho, zwi tshi katela u wana vhuñumani na ñhanganelano ya
nndwa dza vhatu u mona na madzhango.

Zwenezwo ri pfa ro ñala dakalo vhukuma u ñanganedza Vhafunzi Vho
Sharpton uri kovhele vho kha vhuñali havho. Ri khou dovha hafhu ra
ñetshedza tshanda tshashu tsha vhuthihi u mona na Iwanzhe kha u
Iwa na dwadze ja khethano nga muvhala ño ambarelaho zwitshavha
zwa hashu.

Vhafunzi Vho Al Sharpton! Vha nga ri ñetshedza Lekitsha ya
Tshihumbudzo tsha Vho Steve Biko ya vhu 20 ya Ñwaha nga ñwaha,
Ndi a livhuwa.